

Na osnovu člana 24 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list RCG", br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06 i "Službeni list CG", br. 88/09, 03/10, 73/10, 38/12 i 10/14), člana 4 stav 4 i člana 40 stav 1 tačka 35 Statuta Opštine Budva ("Službeni list CG – Opštinski propisi", br. 19/10), Skupština Opštine Budva, na sjednici održanoj dana 17., 28., 29., 30.aprila i 13.maja 2014.godine, donijela je

ODLUKU
o dopuni Odluke o upotrebi simbola Opštine Budva

Član 1

U Odluci o upotrebi simbola Opštine Budva ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", broj 10/13) u poglavlju II iza člana 21 dodaju se nova tri člana: 21a, 21b i 21c koja glase:

Član 21a

"Sastavni dio ove Odluke je Knjiga grafičkih standarda znamenja Opštine Budva broj 001 – 552/2 od 03.03.2014. godine, kojom su utvrđeni grafički standardi vizuelnog identiteta, kao i način primjene idejnih rješenja".

Član 21b

"Grafički standardi koji su definisani u Knjizi standarda su obavezujući dokument za sve koji koriste i primjenjuju vizuelana obilježavanja na standardnim materijalima i elektronskim medijama."

Član 21c

"Nepoštovanje Grafičkih standarda povlači odgovornost po propisima Opštine i propisima o autorskim pravima".

Član 2

U poglavlju III iza člana 22 dodaje se novi član 22 a koji glasi:

Član 22a

"Svi organi lokalne uprave i lokalne samouprave Opštine Budva, dužni su da u roku od 15 mjeseci od stupanja na snagu Odluke o upotrebi simbola Opštine Budva, na svim svojim aktima, službenim prostorijama, službenim legitimacijama i na uniformama službenika i namještenika, na kojima su u upotrebi veliki, srednji i mali grb Opštine, izvrše usaglašavanje sa izmjenama izvršenim u Odluci".

Član 3

Knjiga grafičkih standarda znamenja Opštine Budva broj 001 – 552/2 od 03.03.2014. godine objavljuje se na internet adresi Opštine Budva www.budva.me .

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi".

Broj:0101-186/1
Budva, 13.maj 2014.godine

SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA
PREDSJEDNIK,
Boro Lazović, s.r.